

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj dana 01.09.2025. godine, donio je

**P R O P O Z I C I J E**  
**takmičenja za prvenstvo Ženske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2025/2026**

**Učesnici**

**Član 1**

Ženska fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu: ŽFL) je jedinstvena i broji 7 klubova (ekipa):

1. ŽFK Breznica – Pljevlja
2. ŽFK Budućnost – Podgorica
3. ŽFK Ekonomist – Nikšić
4. ŽFK Gorica – Podgorica
5. ŽFK Zora – Danilovgrad
6. ŽFK Mladost 2015 – Podgorica
7. ŽFK Cvetex – Berane.

**Član 2**

Takmičenjem Ženske fudbalske lige rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Izvršni odbor FSCG.

**Uslovi za učestvovanje u takmičenju**

**Član 3**

Klubovi čije ekipe učestvuju u takmičenju Ženske fudbalske lige Crne Gore moraju ispunjavati sledeće uslove:

- da imaju registrovane ekipe za Ligu "Inpirišemo djevojčice" i Razvojnu ligu ili WU16 ligu (kojima će u takmičarskoj sezoni 2025/2026 rukovoditi Kancelarija za ženski fudbal),
- da imaju obezbijeđen travnatili teren sa vještačkom podlogom propisanih dimenzija, odobren od Komisije za stadione i infrastruktru FSCG (klubovi koji nemaju teren u svom vlasništvu dužni su dostaviti Komisiji ugovor o korišćenju terena na kojem će organizovati domaćinstvo u skladu sa dobijenim instrukcijama od strane Komisije),
- da je teren ograđen ogradom visine 1,7 metara kojom se igralište odvaja od publike,
- da imaju svačionicu za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- da imaju kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa odgovarajućim uređajima,
- da imaju sanitарне prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- da imaju prostoriju sa funkcionalnim računarom, štampačem i internet konekcijom obezbijeđenu za rad delegate, odnosno sačinjavanja zapisnika i izvještaja,
- da na igralištu imaju kabine odgovarajuće visine sa dovoljnim brojem mesta za sjedenje za gostujuću i domaću ekipu i delegata,
- da ima fudbalske trenere licencirane shodno propisima FSCG.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, klub mora da ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, o čemu izvještava Komisiju.

Klub je obavezan, ako su njegove prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Od takmičarske sezone 2026/2027 za takmičenje klubova u Ženskoj fudbalskoj ligi Crne Gore biće propisan i obavezan uslov da isti moraju imati i registrovanu ekipu za WU16 ligu.

#### Član 4

Ispunjavanje uslova utvrđuje Komisija neposrednim uvidom, najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka takmičenja. Klub je obavezan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Klub je dužan da obezbijedi teren i prateće objekte u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, i da o tome obavijesti Komisiju.

Komisija zapisnički konstatiše nedostatke u pogledu ispunjavanja uslova i određuju rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 (deset) dana prije početka takmičenja.

Ukoliko se nedostaci ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

#### Sistem i kalendar takmičenja

#### Član 5

Takmičenje se odvija po **trokružnom** bod sistemu (**7+7+7=21 kolo**) tako da svaki klub bude domaćin i gost, dok će se treći krug igrati po bergerovom sistemu.

Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz istog mesta i kada koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

#### Član 6

Utakmice Ženske fudbalske lige igraju se prema usvojenom Kalendaru takmičenja. Vrijeme početka utakmica utvrđuje Komisija. Utakmice se po pravilu igraju subotom i nedjeljom. Komisija može odrediti da se utakmice igraju i drugim danima. U mjestima u kojima jedan teren koristi više klubova, Komisija može odrediti da se određena utakmica odigra i drugim danom.

Klub domaćin je obavezan da **najkasnije tri dana** prije utakmice prijavi Komisiji vrijeme i mjesto odigravanja utakmice. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost.

Sve utakmice tri poslednja kola prvenstva moraju se igrati istog dana i u isto vrijeme.

Izuzetno, Komisija može odrediti drugi termin odigravanja utakmice, ako ta utakmica ne odlučuje o prvom mjestu ili o prelasku u niži nivo takmičenja.

Ukoliko u posljednja tri kola prvenstva, isti teren koriste dva kluba i ako su domaćini dva puta, drugi teren za prvu utakmicu mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu drugi teren je dužan da obezbijedi slabije plasirani klub.

Ukoliko dva kluba koriste isti teren za posljednje kolo prvenstva, slabije plasirani klub je dužan da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

### **Organizacija utakmice - obaveze i odgovornosti**

#### **Član 7**

Organizaciju utakmice sprovode klubovi koji igraju na domaćem terenu i dužni su da organizuju utakmicu u skladu sa zakonom i propisima FSCG.

Klub domaćin je isključivo odgovoran za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i biće pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

#### **Član 8**

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica, i to: delegat, sudijski tim, predstavnici klubova i lica koja delegat pozove radi davanja izjava.

#### **Član 9**

Predstavnici klubova dužni su da najkasnije 60 minuta prije početka utakmice dostave delegatu unešen spisak igračica, rezervnih igračica i službenih lica unesenih u COMET, koji će nastupati na utakmici.

Predstavnici klubova dužni su delegatu dati na uvid svoje licence i licence trenera, doktora, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost, kao i po potrebi COMET ID kartice igračica. Takođe, na zahtjev delegata, predstavnik kluba je u obavezi da obezbijedi na uvid lične isprave lica unesenih u zapisniku u slučaju potrebe za potvrđivanjem njihovog identiteta (igračica ili službenih lica).

#### **Član 10**

Klub domaćin obavezan je da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mesta gdje se utakmica igra. Ukoliko se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

#### **Član 11**

Klub domaćin obavezan je da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsку zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba.

#### **Član 12**

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo licenciranih službenih lica i to: šefa stručnog štaba ili pomoćnog trenera, predstavnika kluba, doktora i fizioterapeuta. Pored licenciranih službenih lica klub domaćin je obavezan da obezbijedi i prisustvo policije ili najmanje 2 (dva) predstavnika pravnog lica koje se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine, vozilo za hitne ljekarske intervencije ili odgovarajuće zamjensko vozilo za prevoz povrijeđene igračice do medicinske ustanove i nosila sa osobljem. Lica zadužena za nosila moraju biti punoljetna lica propisno odjevena, i da kao takva nisu licencirana za obavljanje drugih poslova u klubu, kao ni lica koja su pod disciplinskim sankcijama po drugom osnovu.

Ukoliko delegat utvrdi da klub domaćin nije obezbijedio prisustvo službenih lica licenciranog šefa stručnog štaba ili licenciranog pomoćnog trenera, predstavnika kluba i licenciranog doktora, kao i vozilo za hitnu ljekarsku intervenciju ili odgovarajuće zamjensko vozilo za prevoz povrijeđene igračice do medicinske ustanove, odnosno prisustvo policije ili predstavnika pravnog lica koje se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu. Klub je disciplinski odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Gostujući klub je obavezan da za vrijeme odigravanja utakmice obezbijedi prisustvo licenciranih službenih lica i to: licenciranog šefa stručnog štaba ili licenciranog pomoćnog trenera i predstavnika kluba.

Ukoliko delegat utvrdi da gostujući klub nije obezbijedio prisustvo službenih lica licenciranog šefa stručnog štaba ili licenciranog pomoćnog trenera i predstavnika kluba, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za domaću ekipu. Klub je disciplinski odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Ukoliko i domaći i gostujući klubovi za utakmicu ne obezbijede uslove iz st. 1 i 4 ovog člana, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će pokrenuti Disciplinski postupak kod nadležnog Disciplinskog organa FSCG, radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti i registracije utakmice.

### **Član 13**

Klub domaćin obavezan je da za vrijeme trajanja utakmice uvijek ima obezbijeđen minimum od 8 (osam) lopti na kapicama, propisanih za odigravanje utakmice (po dvije lopte iza golova na kapicama, po jedna pored aut linija na kapicama, jedna kod prostora delegata na kapici i jedna sa kojom se igra).

Neispunjavanje obaveze iz stava 1. ovog člana povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

### **Pravo nastupa**

### **Član 14**

Pravo nastupa na utakmicama Ženske fudbalske lige imaju sve pravilno registrovane igračice, koje se nalaze u COMET-u, i koje su stekle pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama na osnovu odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača.

Igračica može nastupiti samo ako je oglašena zdravstveno sposobnom.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igračica unosi se u COMET. Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

Na utakmicama ŽFL dopušteno je u zapisnik utakmice upisati - ne više od 4 (četiri) igračice strane državljanke u jednoj ekipi, a u istom trenutku, tokom utakmice, u jednoj ekipi mogu nastupati - ne više od 3 (tri) igračice koje su strane državljanke.

Igračima iz prethodnog stava ne smatraju se igračice koje imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno crnogorsko.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti 5 (pet) izmjena igračica koji su u protokolu za tu utakmicu u 3 stopa za izmjenu.

Svaka ekipa ima najviše tri prekida da izvrši izmjene igračica. Dodatno, izmjene igračica se mogu vršiti u poluvremenu utakmice i to se ne računa u ukupni broj prekida.

U slučaju da obje ekipe vrše izmjenu igračica istovremeno, računa se da su obje ekipe iskoristile mogućnost (prekid) da izvrše izmjene igračica.

Kada jedna ekipa istovremeno vrši dvije ili više izmjena igrača, predstavnik tog kluba je obavezan da četvrtom i pomoćnom sudiji pomaže u vršenju procedure, kako bi se izmjene igračica obavile što brže i efikasnije.

Klubovi su dužni 5 (pet) dana prije početka takmičarske sezone 2025/2026 dostaviti Komisiji za takmičenje spisak licenciranih igračica sa brojevima koje će igračice nositi u toku takmičarske sezone.

U toku takmičarske sezone igračica može nastupati samo pod jednim brojem.

Ukoliko igračica u toku sezone napusti klub ili prestane da se bavi fudbalom, njen broj može uzeti druga igračica pod uslovom da tokom sezone nije nastupala pod drugim brojem u tom klubu.

### **Član 15**

Na utakmicama Ženske fudbalske lige pravo nastupa imaju igračice koje su rođene 2010. godine i starije.

Igračice koje su rođene 2010 godine, a koje tokom odigravanja takmičarske sezone 2025/2026 nemaju navršenih 16 godina, mogu nastupati za klub za koji su registrovane uz obavezno obavljeni specijalistički ljekarski pregled za iste koji važi 3 mjeseca, kao i saglasnost roditelja za nastup.

### **Član 16**

Igračica koja je odigrala više od 45 minuta na zvaničnoj utakmici, ne može narednog dana, od dana odigravanja te utakmice, nastupiti na bilo kojoj zvaničnoj utakmici.

U slučaju kada igračica nastupi na način da je prekršeno pravilo iz prethodnog stava, Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 u korist protivničke ekipe, ako nije postignut bolji rezultat.

### **Član 17**

Na utakmicama Ženske fudbalske lige nemaju pravo nastupa igračice koji se nalaze pod suspenzijom, disciplinskom mjerom zabrana igranja, odnosno igrači koji po posebnim propisima nemaju pravo nastupa.

Automatsku zabranu igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobijenih opomena, igračica izdržava na prvoj sljedećoj utakmici.

Klub je obavezan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Ukoliko zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Igračica upisana u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupila ako nije ušla u igru.

## **Najmanji broj igrača**

## **Član 18**

Na utakmici mogu nastupiti samo igračice koje su prije početka utakmice upisani u zapisnik kao igračice. U zapisniku utakmice, za jednu ekipu, može se unijeti najviše 20 (dvadeset) igračica.

Da bi utakmica počela, klub u zapisniku utakmice mora prijaviti sastav od najmanje 14 (četrnaest) igračica, u suprotnom se utakmica neće odigrati, te će Komisija istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za protivničku ekipu i pokrenuti Disciplinski postupak kod nadležnog Disciplinskog organa FSCG, radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti .

U slučaju da domaći i gostujući klub u zapisniku utakmice ne prijave sastave od po najmanje 14 (četrnaest) igračica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će pokrenuti Disciplinski postupak protiv i jednog i drugog kluba kod nadležnog Disciplinskog organa FSCG, radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti i registracije utakmice.

U slučajevima iz stava 2 i 3 ovog člana nakon odluke i kažnjavanja od strane Disciplinskih organa FSCG, se ima smatrati da klubovi nisu odigrali utakmice isključivo iz svoje krivice, a što je dalje važno u smislu utvrđenja isključenja iz takmičenja.

## **Član 19**

Ukoliko je zbog isključenja sa terena ili zbog drugih razloga, ostalo manje od 7 (sedam) igračica u bilo kojoj ekipi, utakmica se prekida.

Ukoliko se radi o prekidu iz prethodnog stava, utakmica se registruje službenim rezultatom 3:0 u korist protivnika, pod uslovom da taj klub do prekida nije postigao bolji rezultat.

Ukoliko klub domaćin ili gost ne završe utakmicu sa predviđenim brojem igračica na terenu (minimum 7), već se utakmica prekine zbog nedostatka igračica, protiv tog kluba biće pokrenut Disciplinski postupak od strane Komisije za takmičenje FSCG, dok će ta utakmica biti registrovana u skladu sa stavom 2 ovog člana.

## **Delegat utakmice**

### **Član 20**

Za svaku utakmicu, Komisija određuje delegata sa usvojene Elitne liste delegata, Prve i Druge grupe delegata za takmičarsku sezonu 2025/2026.

Delegat je obavezan da na stadion dođe 90 minuta prije početka utakmice.

Delegat je obavezan da odmah po završetku utakmice sačini zapisnik i izvještaj sa utakmice i to u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ukoliko delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija. Komisija donosi bliže uputstvo o vršenju dužnosti delegata.

## **Sudije utakmice**

### **Član 21**

Utakmice Ženske fudbalske lige mogu suditi samo sudije koje se nalaze na odgovarajućoj listi za suđenje koju utvrđuje Izvršni odbor FSCG, a određivanje sudija za utakmice vrši Sudijska komisija FSCG.

### **Član 22**

Sudija je obavezan u zapisnik-izvještaj sa utakmice da unese razloge isključenja igračice.

Sudije su obavezne da u zapisnik-izvještaj utakmice unesu prijavu protiv igračice, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prekršaja ili propusta prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sproveđe postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom.

Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

### **Član 23**

U slučaju nedolaska sudije u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija.

Ukoliko na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ukoliko na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija, a dužnost drugog pomoćnog sudije preuzima četvrti sudija.

Ukoliko na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisano saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike koji se nalaze na važećoj listi sudija. U slučaju da nije dobijena pisana saglasnost klubova ili da nije moguće odrediti sudije, utakmica se neće odigrati.

Ukoliko u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji nastupe razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

## **Teren za igru - uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica**

### **Član 24**

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Domaći klub je obavezan da pripremi teren tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena za igru, kao i da o tome telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, atestirane protivpožarne aparate, toplu vodu i ostale potrebne sanitарне i tehničke uređaje u urednom i ispravnom stanju.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

### **Treneri**

#### **Član 25**

Prije početka takmičarske sezone 2025/2026, klub je obavezan da licencira šefa stručnog štaba – prvog trenera koji posjeduje najmanje UEFA A trenersku licencu.

Ukoliko je šef stručnog štaba - prvi trener žena, ista mora posjedovati najmanje UEFA B licencu.

Klub može da licencira pomoćnog trenera (muškog roda) koji posjeduje najmanje UEFA B trenersku licencu, a izuzetno u cilju afirmisanja ženskog fudbala klub može licencirati pomoćnog trenera ženskog roda koja posjeduje najmanje UEFA C trenersku licencu.

Klub takođe može licencirati trenera golmana i kondicionog (fitness) trenera.

Licenciranje trenera se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvalama za rad fubalskih trenera.

Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude upisan u zapisnik utakmice kao trener, da sjedi na klupi za rezervne igrače, niti da bude u ograđenom dijelu igrališta.

Od naredne takmičarske sezone 2026/2027 klubovi su dužni licencirati pomoćne trenere, sa licencama bliže opisanim u stavu 3. ovog člana.

### **Službena lica kluba**

#### **Član 26**

Prije početka prvenstva, klub je obavezan da licencira ovlašćenog predstavnika kluba, doktora, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost.

Licenciranje službenih lica se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvolama za rad službenih lica.

Protiv kluba koji nije licencirao sva službena lica navedena u stavu 1. ovog člana biće pokrenut disciplinski postupak.

Klub koji na utakmici nema službeno lice iz stava 1 ovog člana, biće sankcionisan u skladu sa odlukom Izvršnog odbora FSCG.

### **Tehnički i restriktivni prostor**

## **Član 27**

Za vrijeme odigravanja utakmica, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo lica:

- rezervne igračice u sportskoj opremi,
- šef stručnog štaba,
- pomoćni treneri, 1+1
- trener golmana,
- kondicioni trener,
- doktor,
- fizioterapeut i
- predstavnik kluba.

Za vrijeme odigravanja utakmice jedino je dozvoljeno šefu stručnog štaba da može stalno da se kreće u tehničkom prostoru i daje uputstva svojim igračima.

Pomoćni trener i trener golmana može povremeno ustati sa klupe i iz tehničkog prostora dati uputstvo svojim igračicama, nakon čega je obavezan vratiti se na klupu.

Trener koji obavlja funkciju šefa stručnog štaba obavezan je da bude prikladno odjeven, što ocjenjuje delegat utakmice na osnovu uputstva Komisije.

## **Član 28**

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporteri i TV snimatelji,
- delegat utakmice,
- članovi službe bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- sakupljači lopti u sportskoj opremi ukoliko su angažovani.

### **Registracija utakmice**

## **Član 29**

Ukoliko na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica se registruje sa postignutim rezultatom.

Odigrane utakmice registruje Komisija po pravilu najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana odigravanja.

Ukoliko je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do konačne odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništена od strane Komisije za takmičenje, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili kada je u drugostepenom postupku donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

## **Registracija utakmice službenim rezultatom**

### **Član 30**

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

### **Član 31**

Ekipa koja ne opravlja nedolazak na odigravanje utakmice, kao i ako se njenom krivicom ne odigra utakmica u smislu člana 18 ili 19 ovih Propozicija, gubi istu službenim rezultatom 3:0 i disciplinski je odgovorna shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Ekipa koja u toku takmičenja neopravljano ne nastupi ili se njenom krivicom ne odigraju ili ne završe utakmice (sa dovoljnim brojem igračica), dvije utakmice gledajući zbirno, isključuje se iz daljeg takmičenja, bez obzira na dotadašnji plasman. Osim ove mjere, klub je disciplinski odgovoran shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

### **Član 32**

Klubu čija ekipa, u toku prvenstva odustane od takmičenja u Ženskoj fudbalskoj ligi, biće izrečene disciplinske mjere u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

## **Disciplinske sankcije**

### **Član 33**

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci u ovom takmičenju, odlučuju disciplinska tijela FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Izklučene igračice/službena lica se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

## **Žalba**

### **Član 34**

Žalbe na utakmicu podnose se Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalba po svim osnovama mora se uložiti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, sa obrazloženjem i potrebnim dokazima. Uz žalbu dostavlja se dokaz o uplaćenoj taksi koju odlukom utvrđuje Izvrni odbor FSCG.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, tada se rok za ulaganje žalbe produžava na prvi naredni radni dan.

### **Član 35**

Neblagovremena, nepotpuna, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba neće se razmatrati, već će biti odbačena, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

## **Član 36**

Odluku po žalbi Komisija donosi najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema.

Primjerak odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem pošte ili elektronskim putem sa odgovarajućim elektronskim potpisom.

## **Član 37**

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 (pet) dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 2 (dva) dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 10 (deset) dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

## **Član 38**

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, datum faxa, datum e-pošte, novčane uplatnice, odnosno dokaz o neposrednoj predaji žalbe.

### **Utvrđivanje plasmana**

## **Član 39**

Ekipa koja pobijedi na utakmici osvaja **3 (tri)** boda, a kod neriješenog rezultata obe ekipe osvajaju po **1 (jedan)** bod.

Takmičenje se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži: nazive klubova (ekipa) koji se takmiče, broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica, broj datih i primljenih golova, razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako dvije ili više ekipe osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigle isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o odlučivanju o prvaku, učešću u baražu ili o direktnom prelazu u niži rang takmičenja, u slučaju jednakog broja bodova nakon poslednjeg kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova u međusobnim utakmicama.

Ako se poredak ekipa ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tabele, primjeniče se kriterijum bolje ukupne gol razlike između datih i primljenih golova iz svih utakmica koje su ekipe odigrale tokom prvenstva. U slučaju iste gol razlike bolja je ekipa koja je postigla više golova.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresovanih ekipa, i to:

- jedna utakmica na neutralnom terenu (majstorica), ako su u kombinaciji dvije ekipe. U slučaju da se u regularnom dijelu utakmica završi neriješeno, pobjednika će odlučiti jedanaesterci,
- tri utakmice po jednostrukom bod sistemu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri ekipe,
- potreban broj utakmica po jednostrukom kup sistemu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji četiri ili više ekipa.

Ako su klubovi saglasni, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje plasmana može se utvrditi žrijebom koji sprovodi Komisija.

Prvoplasirana ekipa Ženske fudbalske lige dobija pehar FSCG.

#### **Član 40**

Ekipa koja na kraju sezone 2025/26 osvoji prvo mjesto u ŽFL stiče pravo igranja u kvalifikacijama za UEFA takmičenja.

#### **Član 41**

Ako se iz bilo kojih razloga u toku takmičenja u takmičarskoj sezoni 2025/2026, isprazni jedno ili više mjesta, Ženska fudbalska liga Crne Gore se ne popunjava.

#### **Troškovi takmičenja**

#### **Član 42**

FSCG će snositi troškove puta ekipa na utakmice ŽFL.

Klubovi će ispostaviti račun odjeljenju za ženski i bazni fudbal FSCG elektronski, najkasnije pet dana nakon odigrane utakmice. Račun mora sadržati tačan naziv firme koja je vršila usluge prevoza, adresu, matični broj, PIB i žiro račun firme.

Obračun troškova se vrši isključivo po kilometraži koja je odobrena od Komisije i to 0,80 centi po pređenom kilometru naznačenom u tabeli.

Original računa klub mora poslati poštom, na adresu FSCG, sa naznakom - odjeljenju za finansije, najkasnije 15 dana od dana odigravanja utakmice.

FSCG zadržava pravo da ne odobri isplatu za nekompletne, pogrešno obračunate i neblagovremeno dostavljene račune.

#### **Član 43**

Troškove službenih lica (sudije i delegat) u potpunosti snosi FSCG.

**Član 44**

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

**Član 45**

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

**Član 46**

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljaju se "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,  
Dejan Savićević, s.r.**

Broj: 3146/3

Podgorica, 01.09.2025.god.